





SEO O HLOKANG HO SE TSEBA MABAPI LE KOKWANAHLOKO  
**YA CORONA VIRUS**



## NKA ITSHIRELETSATSA JWANG BATHONG BA BANG HORE KE SE KE KA KULA?



Hlapisisa matsoho a hao ka  
**dinako tsohle nako ya**  
**metsotswana** e 20 ka sesepa le  
metsi kapa sebedisa lero la ho  
hlapa la matsoho le bolayang  
dikokwanahloko la joala



Qoba kopano le motho ofe kapa ofe  
ya nang le feberu le ya kgohlelang.  
Qoba katamelo e haufi bathong ba bang  
haeba o hohlola kapa o na le feberu



Kwala molomo le dinko tsa  
hao ka setsu kapa thishu ha  
o kgohlela kapa o thimola



Eja feela dijo tse phehilweng ka  
botlalo, haholo nama le mahe



Se ke wa tsamaya o phahla

**DULA O PHETSE HANTLE:** Fumana kentelo ya hao ya mokgohlane